



# KONTROLNI TEST

za provjeru znanja kandidata za vozača





**1. Pješak je:**

- lice koje učestvuje u saobraćaju, a ne upravlja vozilom, niti se prevozi u vozilu ili na vozilu
- lice koje upravlja vozilom, ili se prevozi u vozilu ili na vozilu

**2. Kojim postupcima vozač ugrožava bezbjednost saobraćaja?**

(više tačnih odgovora)

- ako vozilom upravlja premoren
- ako vozilom upravlja pod uticajem alkohola i opojnih sredstava
- ako se vozilom kreće uz desnu ivicu kolovoza

**3. Svjetlosni saobraćajni znak „žuto trepčuće svjetlo“ obavezuje sve učesnike u saobraćaju na:**

- najavu crvenog svjetla
- najavu zelenog svjetla
- kretanje sa naročitom opreznošću, i da uređaj za davanje svjetlosnih znakova nije u funkciji regulisanja saobraćaja

**4. Uređaj za upravljanje vozilom mora biti pouzdan i izведен tako da:**

(više tačnih odgovora)

- vozač može lako, brzo i na siguran način mijenjati pravac i smjer kretanja vozila
- prednji točkovi vozila, pri kretanju vozila po vodoravnoj ravnoj površini, nakon oslobođanja točka upravljača, sami vraćaju u položaj za pravolinijsko kretanje
- omogućava slobodan hod točka upravljača na vozilu veći od 30°

**5. Da li vozač može da upotrijebi svjetlosni znak upozorenja danju?**

- da, ako takav način upozorenja drugim učesnicima u saobraćaju više odgovara uslovima na putu
- ne, svjetlosni znak upozorenja se upotrebljava samo noću

**6. Približavate se vozilom prelazu puta preko željezničke pruge u nivou na kojem nema uređaja za zatvaranje saobraćaja, niti uređaja za davanje znakova kojim se najavljuje približavanje voza. Kako ćete postupiti?**

- zaustaviti vozilo pred prelazom, odnosno pred željezničkom prugom
- upotrijebiti zvučni znak upozorenja i što brže preći preko pruge
- uvjeriti se da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće šinama i sa naročitom opreznošću vozilom preći preko željezničke pruge

**7. Koje su najčešće očekivane greške vozača pod dejstvom alkohola?**

(više tačnih odgovora)

- nepropisna i neprilagođena brzina kretanja vozila
- pravilno vršenje radnje mimoilaženja
- ne držanje potrebnog odstojanja
- poštovanje saobraćajnih pravila i propisa
- nepravilno vršenje radnje preticanja ili obilaženja

**8. Osnovna boja znaka „zabранa parkiranja“ je:**

- crvena
- plava

**9. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan:**

- ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu
- smije upravljati vozilom uz prisustvo drugog lica

**10. Šta služi kao dokaz o utvrđenoj brzini kretanja vozila?**

(više tačnih odgovora)

- 1 fotografija i videozapis s podacima o utvrđenoj brzini kretanja vozila
- 2 tahografski zapis
- 3 zapisnik o očitanju na radaru
- 4 neposredno praćenje vozila

**11. Koja svjetla moraju biti upaljena za vrijeme vožnje kroz tunel?**

- 1 kratka svjetla
- 2 duga svjetla
- 3 svjetla za maglu

**12. Koja upozorenja vozačima daju zvučne ili vibracijske trake?**

- 1 na potrebu povećanja brzine kretanja vozila
- 2 na potrebu smanjenja brzine kretanja vozila

**13. Pod zimskim uslovima na putu podrazumijeva se situacija kada:**

(više tačnih odgovora)

- 1 pada snijeg i nalazi se na kolovozu
- 2 na kolovozu nema ugaženog i zaleđenog snijega
- 3 pada kiša i ledi se na kolovozu
- 4 je kolovoz zaleđen
- 5 kolovoz nije zaleđen

**14. Koliko se kompleta evropskog izvještaja koristi za slučaj saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila?**

- 1 dva ili više kompleta evropskog izvještaja
- 2 jedan komplet evropskog izvještaja

**15. Ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno, na putu u naselju, vozač ne smije upravljati vozilom brzinom većom od:**

- 1 50 km/h
- 2 40 km/h

**16. Vozački ispit iz upravljanja motornim vozilom za vozača kategorije A i A1 podkategorije polaze se:**

- 1 na poligonu i na javnom putu u gradu
- 2 na javnom putu u gradu

**17. Koje radnje nisu dozvoljene za vrijeme kretanja vozila?**

(više tačnih odgovora)

- 1 uskakati u vozilo i iskakati iz vozila
- 2 otvarati vrata, naginjati se van vozila
- 3 isturati dijelove tijela iz vozila i voziti se na vanjskim dijelovima vozila ili na traktorskim prikolicama
- 4 slušanje muzike

**18. Ugaono svjetlo podrazumijeva:**

- 1 svjetlosni uređaj namijenjen da osigura dodatno osvjetljavanje prostora neposredno uz prednji ugao vozila na strani na koju je, ili se namjerava da bude, vozilo upravljen
- 2 svjetlosni uređaj namijenjen da osigura dodatno osvjetljavanje prostora bočno od vozila tokom manevra pri maloj brzini kretanja vozila
- 3 svjetlosni uređaj namijenjen da osigura dodatno osvjetljavanje prostora kako bi vozaču i putnicima bilo olakšano ulaska i izlaska iz vozila, kao i radnje utovara i istovara

**19. Vozača na vanredni ljekarski pregled rješenjem upućuje:**

- 1 radnik policije
- 2 organ kod koga se vozač vodi u evidenciji
- 3 nadležna zdravstvena organizacija

**20. Kolika je najveća dozvoljena širina putničkih automobila?**

- 1 2,30 m
- 2 2,50 m
- 3 2,70 m

**21. Na koju opasnost upozorava ovaj saobraćajni znak?**

- 1 na blizinu tramvajske pruge
- 2 na blizinu prelaza puta preko željezničke pruge u nivou koja je obezbjeđena branicima ili polubranicima
- 3 na blizinu prelaza puta preko željezničke pruge u nivou koja nije obezbjeđena branicima ili polubranicima



**22. Na koju opasnost upozorava ovaj saobraćajni znak?**

- 1 na blizinu dijela puta na kojem su česte duže kolone vozila u pokretu
- 2 na blizinu dijela puta na kojem u određenim uslovima saobraćaja ili drugim okolnostima postoji opasnost od kolone zaustavljenih vozila



**23. Dva crvena trepčuća svjetla koja se naizmjenično pale na saobraćajnom znaku postavljenom prije prelaza puta preko željezničke pruge u nivou, kao na slici, upozoravaju na:**

- 1 približavanje voza
- 2 spuštanje branika ili polubranika
- 3 mjesto na putu gdje se izvode radovi

(više tačnih odgovora)



**24. Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?**

- 1 blizina i položaj puta koji nema izlaza (slijepi put)
- 2 zabrana skretanja ulijevo.



**25. Šta забранјује овај саобраћајни знак?**

- 1 parkiranje vozila
- 2 zaustavljanje vozila
- 3 zaustavljanje i parkiranje vozila



**26. Kako ćete postupiti prilikom nailaska vozilom na ovlaštenu osobu koja u vašem smjeru kretanja daje znak kao na slici?**

- 1 povećati brzinu kretanja vozila
- 2 zaustaviti vozilo
- 3 smanjiti brzinu kretanja vozila



**27. Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?**

- 1 mjesto na kojem se nalazi biciklistička traka
- 2 blizina mjesta na kojem se nalazi obilježeni pješački prijelaz
- 3 posebno izgrađena pješačka staza



**28. Na šta vas upozorava crvena kontrolna lampica ako vam se upali za vrijeme kretanja vozilom?**

- 1 kvar u sistemu za punjenje akumulatora
- 2 kvar u sistemu za osvjetljenje puta



**29. Tačan naziv saobraćajnog znaka je?**

- 1 ukrštanje puteva iste važnosti
- 2 ukrštanje sa sporednim putem pod pravim uglom



**30. Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?**

- 1 prevoj puta
- 2 suženje puta




**31. Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici ako na raskrsnici skrećete ulijevo dok je na semaforu upaljeno zeleno svjetlo?**

- 1 zaustaviti se prije raskrsnice
- 2 proći prije tramvaja
- 3 propustiti tramvaj koji dolazi iz suprotnog smjera, pa skrenuti ulijevo



**32. Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?**

- 1 1 - 2 - 3
- 2 3 - 1 - 2
- 3 2 - 1 - 3




**33. U saobraćajnoj situaciji kao na slici, pravilno skretanje udesno vrši:**

- 1 samo žuto vozilo
- 2 samo plavo vozilo
- 3 nijedno vozilo
- 4 oba vozila



**34. Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?**

- 1 tramvaj, autobus, putnički automobil
- 2 autobus, tramvaj, putnički automobil
- 3 autobus, putnički automobil, tramvaj



**35. Kako ćete postupiti ako se za vrijeme upravljanja vozilom nađete u saobraćajnoj situaciji kao na slici?**

(više tačnih odgovora)

- 1 zaustaviti vozilo
- 2 zvučnim znakom upozoriti pješake na opasnost
- 3 nastaviću kretanje jer nema obilježenog pješačkog prelaza



**36. Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici ako se vozač autobusa uključuje u saobraćaj s autobuskog stajališta?**

(više tačnih odgovora)

- 1 smanjiti brzinu kretanja vozila
- 2 povećati brzinu kretanja vozila i proći prije autobusa
- 3 po potrebi zaustaviti vozilo i omogućiti vozaču autobusa da se bezbjedno uključi u saobraćaj



**37. Kako ćete postupiti ako je autobus, označen kao na slici, zaustavljen na kolovozu zbog ulaska i izlaska djece?**

- 1 ako se krećem vozilom iza autobusa, zaustaviti se
- 2 ako se krećem vozilom iza autobusa, nastaviti kretanje vozilom
- 3 ako se krećem vozilom u susret autobusu, nastaviti kretanje vozilom
- 4 ako se krećem vozilom u susret autobusu, zaustaviti se

(više tačnih odgovora)



**38. Kako trebate postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici prilikom približavanja raskrsnici? (više tačnih odgovora)**


- 1 propustiti vozilo koje dolazi iz suprotnog smjera i skreće udesno
- 2 proći prvi kroz raskrsnicu
- 3 proći drugi kroz raskrsnicu
- 4 propustiti vozilo koje dolazi s desne strane



**39. Kako trebate postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici?**

- 1 proći prvi kroz raskrsnicu jer nemam nikoga s desne strane
- 2 propustiti vozilo koje dolazi s lijeve strane
- 3 propustiti vozilo koje dolazi iz suprotnog smjera kretanja
- 4 proći drugi kroz raskrsnicu

(više tačnih odgovora)



**40. Kako treba postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici?**

- 1 propustiti crveno vozilo pa proći raskrsnicu
- 2 proći kroz raskrsnicu prije crvenog vozila
- 3 proći istovremeno s crvenim vozilom kroz raskrsnicu

